

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Broj:032-352-771-06/5-38/2-18 Bijelo Polje, 05.06.2018.godine	 OPŠTINA BIJELO POLJE
2	Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br.68/17), i podnijetog zahtjeva Direkcije za izgradnju i investicije opštine Bijelo Polje, izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za izgradnju komunalnog objekta-javne rasvjete sa svim pratećim sadržajima za naselje Lipnicu, od dijela urbanističke parcele koju čine katastarske parcele 460, 461, 2556, 529, 4726 i 2532/2. KO Bijelo Polje u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Centralne zone Bijelog Polja ("Sl.list CG-opštinski propisi", br.11/18).	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Direkcija za izgradnju i investicije opštine Bijelo Polje
6	POSTOJEĆE STANJE Katastarska evidencija: -List nepokretnosti br.410 KO Bijelo Polje i kopija geodetskog plana katastarske parcele br.4726. -Situaciono rješenje koridora trase ulične rasvete za naselje Lipnicu. Postojeće stanje iz planskog dokumenta-Izvod iz Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Centralne zone Bijelog Polja, elektroenergetska infrastruktura, saobraćajna infrastruktura.	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	

	Urbanistička parcela br.4726, se nalaze u zoni koja je obuhvaćena Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana Centralne zone Bijelo Polje, a ima status ulice obeležene u planu br.6.
7.2.	Pravila parcelacije
	Shodno članu 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/17), do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore može se graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeks zauzetosti i izgrađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio urbanističke parcele. Članom 16 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije ("Sl.list CG", br.23/14 i 32/15), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, koji treba da bude ovjeren od nadležnog organa.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Regulaciona linija poklapa se sa granicom urbanističke parcele nastale od katastarske parcele br.4726, a građevinska linija je spoljnom desnom stranom ulice u zoni zaštitnog pojasa koridora saobraćajnice. Objekat se postavlja na ili iza građevinske linije. Za predmetni objekat-ulčna rasvjeta je moguće postaviti(izgraditi) samo uz saglasnost Direkcije za imovinu opštine Bijelo Polje, koju je investitor dužan pribaviti prije početka radova.Takođe je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose na trasi kuda se izvode radovi na rasvjeti.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Uslovi i mjere za zaštitu od zemljotresa: Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i projektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata. Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmološkim podlogama i seizmičkoj mikroneonizaciji područja Crne Gore". Zaštita od požara: Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG2, br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od


	elementarnih nepogoda ("Sl.list CG", br.8/93). Mjere zaštite na radu: Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da od ovlaštene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima. Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove dužan je izradi Elaborat o uređenju gradilišta shodno članu 8 Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG", br.79/04, "Sl.list CG" br.26710, 73/10, 40/11). Mjere zaštite od epidemije Mjere zaštite površinskih i podzemnih zona - izvorišta uklopljene su u mjere zaštite propisane PP-om, a odnose se na niz mjera zaštite vazduha, vode i zemljišta. Sprovođenjem ovih mjera smanjiće se i opasnost pojave zaraznih bolesti. Mjere za obezbjeđenje potreba odbrane Aspekt obezbjeđenja potreba odbrane i zaštite od ratnih razaranja razmatran je u odnosu na funkcionalno sadržajna rješenja PP-a i u skladu je sa rješenjima istih.
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Planirane intervencije u zahvatu plana treba da budu bezbjedne sa aspekta zagađenja životne sredine. Poštovati sve propise i parametre date vezano za ovu vrstu objekata. Regulisati otpadne vode na adekvatan način da se eliminiše svako potencijalno zagađenje. Površinske otpadne vode organizovano prikupljati putem atmosferske kanalizacije. Ukupna izgradnja na području plana-trase treba da bude realizovana prema standardima koji obezbjeđuju smanjenje ukupne potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije. Standarde za izgradnju treba temeljiti na Evropskoj direktivi o energetske svojstvima E 2002/91/EC (16.12.2002.) Ocjenu o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu pribaviti od nadležnog opštinskog organa za zaštitu životne sredine u zavisnosti od namjene objekta, a u skladu sa odredbama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br.20/07 i ;CG"br.47/13).
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

	Zelenilo stambenih objekata/ ZO Za davanje smjernica kod pejzažnog uređenja voditi računa da se ne naruši postojeći manir stanovanja u navedenom naselju. -za uređenje navedenih površina voditi računa da se zelene površine pri izradi rasvjete zadrže tj. da se ne devastira prostorom zemljanim radovima.
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10“, posebno članovi 87 i 88). U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM /
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA /
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA /
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU /
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA /
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu

	Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG i to: -Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje) -Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta -Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV. Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na elektroenergetsku mrežu izdati od strane CEDIS-a su sastavni dio ovih uslova. Aktom ovog organa br.032-352-771-06/5-38/3-18, od 15.05.2018.godine, zatraženi su uslovi za priključenje na NN. mrežu radi ulične rasvete, ali isti nijesu odgovorili u zakonom predviđenom roku. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima. Vršno opterećenje je 5KW, a broj mjernih mjesta jedan.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	/
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Objekat-trasa ide desnom stranom ulice počev od ulice Petra II. Petrovića Njegoša u dužini od cca 560,0m, katastarskim parcelama br.460, 461, 2556, 529,4726, 2532/2, do katastarske parcele br.2646/3. KO Bijelo Polje.
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu mrežu: Prilikom izgradnje ulične rasvjete voditi računa da se ne odštete podzemni kablovi vodovoda i TK infrastrukture. Unutrašnju telekomunikacionu instalaciju izvoditi u svemu prema Uputstvu o izradi telefonskih instalacija i uvoda - ZJPTT i važećih propisa i standarda iz ove oblasti. Spoljni priključni kablovi kao i veza sa postojećom najbližom telekomunikacionom infrastrukturom biće data posebnim uslovima Preduzeća CG Telekom. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sledeće preporuke: -Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13). -Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl.list CG", br.33/14). -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("Sl.list CG", br.41/15). -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list CG", br.59/15). -Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list CG", br.52/14).

	/		
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim ispitivanjima: Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehničkim ispitivanjima u zoni građenja. Meteorološki podaci: Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1.635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova. Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart. Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesečna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%. U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.		
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA		
	/		
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE <table border="1"> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele</td><td>Urbanistička parcela koju čine dio katastarskih parcela br.460, 461,2556, 529, 4726 i 2532/2. KO Bijelo Polje.</td></tr> </table>	Oznaka urbanističke parcele	Urbanistička parcela koju čine dio katastarskih parcela br.460, 461,2556, 529, 4726 i 2532/2. KO Bijelo Polje.
Oznaka urbanističke parcele	Urbanistička parcela koju čine dio katastarskih parcela br.460, 461,2556, 529, 4726 i 2532/2. KO Bijelo Polje.		

Površina urbanističke parcele	/
Maksimalni indeks zauzetosti	/
Maksimalni indeks izgrađenosti	/
Bruto građevinska površina objekta (max BGP)	/
Maksimalna spratnost objekta	/
Maksimalna visinska kote objekta	Zavisno od konfiguracije terena
Dužina trase iznosi cca 560,0m dubina rova min. 0,8m, šahtova, te temeljnih stopa za stubove uraditi prema tehničkim normama koje regulišu ovu oblast. Visina stubova za rasvetu nesmije biti manja od 5,0m, poželjno je da bude 8 ili 10m. Iste raditi od atestiranih materijala. Svetiljke koristiti tipa Minel-Šreder, sijalice tipa SON-T PLUS 250,150,125 i 70W, napojni kablovi PPOO 4x16mm²+4x2,5mm². Komandovanje putem signala MTK. Vršno opterećenje je 5 KW, a broj mjernih mjesta 1(jedan). Sistem osvjetljenja celonoćno.	
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Izgradnju komunalnog objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, te implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema. Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje: -Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu -Energetsku efikasnost -Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata.

21	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Min. odr. raz. i turizma - U spise predmeta - Arhivi.	
22	OBRAĐIVAČI URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Feriz Bahović 
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Aleksandra Bošković 
24	M.P.	potpis ovlaštenog službenog lica 
25	PRILOZI - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - Situaciono rješenje trase	



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-956-2976/2018

Datum: 12.04.2018

KO: BIJELO POLJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.032-352-771-06/5-38/1, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 410 - IZVOD

Podaci o parcelama								
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²
4726			41 108	27/11/2000	LIPNICA	Nekategorisani putevi ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		10307
								10307

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim p
6028000001847	CRNA GORA-SUB. RASPOL.OPŠTINA B.POLJE UL.SLOBODE B.B. Bijelo Polje Bijelo Polje	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).



Načelnik: 9

Kurećhajić Haris, dipl pravnik

CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA: BIJELO POLJE

Broj: 956-105-60/2018

Datum: 11.04.2018.



Katastarska opština: BIJELO POLJE


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 4,7,8

Parcele: 4726-dio

KOPIJA PLANA


Razmjera 1: 2500



Obradio:

Ovjerava
Službeno lice





Površina zahvata plana 86 ha

**Izmjene i dopune detaljnog
urbanističkog plana
"Centralna zona"
- Bijelo Polje**

Saobraćajna infrastruktura

Investitor



Opština Bijelo Polje

Oznaka s/evera



Obradiivač

Razmjera

IZUOD


republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica

R 1:1000

Broj lista

20

KOORDINATE	164	7384948.09	4765583.71	T127	7399127.81	4767005.22
KANAL	7384963.45	4766703.56	T128	7399281.81	4767058.22	
1	7384967.45	4766703.56	T129	7399281.81	4767058.22	
2	7384967.45	4766703.56	T130	7399281.81	4767058.22	
3	7384967.45	4766703.56	T131	7399281.81	4767058.22	
4	7384967.45	4766703.56	T132	7399281.81	4767058.22	
5	7384967.45	4766703.56	T133	7399281.81	4767058.22	
6	7384967.45	4766703.56	T134	7399281.81	4767058.22	
7	7384967.45	4766703.56	T135	7399281.81	4767058.22	
8	7384967.45	4766703.56	T136	7399281.81	4767058.22	
9	7384967.45	4766703.56	T137	7399281.81	4767058.22	
10	7384967.45	4766703.56	T138	7399281.81	4767058.22	
11	7384967.45	4766703.56	T139	7399281.81	4767058.22	
12	7384967.45	4766703.56	T140	7399281.81	4767058.22	
13	7384967.45	4766703.56	T141	7399281.81	4767058.22	
14	7384967.45	4766703.56	T142	7399281.81	4767058.22	
15	7384967.45	4766703.56	T143	7399281.81	4767058.22	
16	7384967.45	4766703.56	T144	7399281.81	4767058.22	
17	7384967.45	4766703.56	T145	7399281.81	4767058.22	
18	7384967.45	4766703.56	T146	7399281.81	4767058.22	
19	7384967.45	4766703.56	T147	7399281.81	4767058.22	
20	7384967.45	4766703.56	T148	7399281.81	4767058.22	
21	7384967.45	4766703.56	T149	7399281.81	4767058.22	
22	7384967.45	4766703.56	T150	7399281.81	4767058.22	
23	7384967.45	4766703.56	T151	7399281.81	4767058.22	
24	7384967.45	4766703.56	T152	7399281.81	4767058.22	
25	7384967.45	4766703.56	T153	7399281.81	4767058.22	
26	7384967.45	4766703.56	T154	7399281.81	4767058.22	
27	7384967.45	4766703.56	T155	7399281.81	4767058.22	
28	7384967.45	4766703.56	T156	7399281.81	4767058.22	
29	7384967.45	4766703.56	T157	7399281.81	4767058.22	
30	7384967.45	4766703.56	T158	7399281.81	4767058.22	
31	7384967.45	4766703.56	T159	7399281.81	4767058.22	
32	7384967.45	4766703.56	T160	7399281.81	4767058.22	
33	7384967.45	4766703.56	T161	7399281.81	4767058.22	
34	7384967.45	4766703.56	T162	7399281.81	4767058.22	
35	7384967.45	4766703.56	T163	7399281.81	4767058.22	
36	7384967.45	4766703.56	T164	7399281.81	4767058.22	
37	7384967.45	4766703.56	T165	7399281.81	4767058.22	
38	7384967.45	4766703.56	T166	7399281.81	4767058.22	
39	7384967.45	4766703.56	T167	7399281.81	4767058.22	
40	7384967.45	4766703.56	T168	7399281.81	4767058.22	
41	7384967.45	4766703.56	T169	7399281.81	4767058.22	
42	7384967.45	4766703.56	T170	7399281.81	4767058.22	
43	7384967.45	4766703.56	T171	7399281.81	4767058.22	
44	7384967.45	4766703.56	T172	7399281.81	4767058.22	
45	7384967.45	4766703.56	T173	7399281.81	4767058.22	
46	7384967.45	4766703.56	T174	7399281.81	4767058.22	
47	7384967.45	4766703.56	T175	7399281.81	4767058.22	
48	7384967.45	4766703.56	T176	7399281.81	4767058.22	
49	7384967.45	4766703.56	T177	7399281.81	4767058.22	
50	7384967.45	4766703.56	T178	7399281.81	4767058.22	
51	7384967.45	4766703.56	T179	7399281.81	4767058.22	
52	7384967.45	4766703.56	T180	7399281.81	4767058.22	
53	7384967.45	4766703.56	T181	7399281.81	4767058.22	
54	7384967.45	4766703.56	T182	7399281.81	4767058.22	
55	7384967.45	4766703.56	T183	7399281.81	4767058.22	
56	7384967.45	4766703.56	T184	7399281.81	4767058.22	
57	7384967.45	4766703.56	T185	7399281.81	4767058.22	
58	7384967.45	4766703.56	T186	7399281.81	4767058.22	
59	7384967.45	4766703.56	T187	7399281.81	4767058.22	
60	7384967.45	4766703.56	T188	7399281.81	4767058.22	
61	7384967.45	4766703.56	T189	7399281.81	4767058.22	
62	7384967.45	4766703.56	T190	7399281.81	4767058.22	
63	7384967.45	4766703.56	T191	7399281.81	4767058.22	
64	7384967.45	4766703.56	T192	7399281.81	4767058.22	
65	7384967.45	4766703.56	T193	7399281.81	4767058.22	
66	7384967.45	4766703.56	T194	7399281.81	4767058.22	
67	7384967.45	4766703.56	T195	7399281.81	4767058.22	
68	7384967.45	4766703.56	T196	7399281.81	4767058.22	
69	7384967.45	4766703.56	T197	7399281.81	4767058.22	
70	7384967.45	4766703.56	T198	7399281.81	4767058.22	
71	7384967.45	4766703.56	T199	7399281.81	4767058.22	
72	7384967.45	4766703.56	T200	7399281.81	4767058.22	
73	7384967.45	4766703.56	T201	7399281.81	4767058.22	
74	7384967.45	4766703.56	T202	7399281.81	4767058.22	
75	7384967.45	4766703.56	T203	7399281.81	4767058.22	
76	7384967.45	4766703.56	T204	7399281.81	4767058.22	
77	7384967.45	4766703.56	T205	7399281.81	4767058.22	
78	7384967.45	4766703.56	T206	7399281.81	4767058.22	
79	7384967.45	4766703.56	T207	7399281.81	4767058.22	
80	7384967.45	4766703.56	T208	7399281.81	4767058.22	
81	7384967.45	4766703.56	T209	7399281.81	4767058.22	
82	7384967.45	4766703.56	T210	7399281.81	4767058.22	
83	7384967.45	4766703.56	T211	7399281.81	4767058.22	
84	7384967.45	4766703.56	T212	7399281.81	4767058.22	
85	7384967.45	4766703.56	T213	7399281.81	4767058.22	
86	7384967.45	4766703.56	T214	7399281.81	4767058.22	
87	7384967.45	4766703.56	T215	7399281.81	4767058.22	
88	7384967.45	4766703.56	T216	7399281.81	4767058.22	
89	7384967.45	4766703.56	T217	7399281.81	4767058.22	
90	7384967.45	4766703.56	T218	7399281.81	4767058.22	
91	7384967.45	4766703.56	T219	7399281.81	4767058.22	
92	7384967.45	4766703.56	T220	7399281.81	4767058.22	
93	7384967.45	4766703.56	T221	7399281.81	4767058.22	
94	7384967.45	4766703.56	T222	7399281.81	4767058.22	
95	7384967.45	4766703.56	T223	7399281.81	4767058.22	
96	7384967.45	4766703.56	T224	7399281.81	4767058.22	
97	7384967.45	4766703.56	T225	7399281.81	4767058.22	
98	7384967.45	4766703.56	T226	7399281.81	4767058.22	
99	7384967.45	4766703.56	T227	7399281.81	4767058.22	
100	7384967.45	4766703.56	T228	7399281.81	4767058.22	
101	7384967.45	4766703.56	T229	7399281.81	4767058.22	
102	7384967.45	4766703.56	T230	7399281.81	4767058.22	
103	7384967.45	4766703.56	T231	7399281.81	4767058.22	
104	7384967.45	4766703.56	T232	7399281.81	4767058.22	
105	7384967.45	4766703.56	T233	7399281.81	4767058.22	
106	7384967.45	4766703.56	T234	7399281.81	4767058.22	
107	7384967.45	4766703.56	T235	7399281.81	4767058.22	
108	7384967.45	4766703.56	T236	7399281.81	4767058.22	
109	7384967.45	4766703.56	T237	7399281.81	4767058.22	
110	7384967.45	4766703.56	T238	7399281.81	4767058.22	
111	7384967.45	4766703.56	T239	7399281.81	4767058.22	
112	7384967.45	4766703.56	T240	7399281.81	4767058.22	
113	7384967.45	4766703.56	T241	7399281.81	4767058.22	
114	7384967.45	4766703.56	T242	7399281.81	4767058.22	
115	7384967.45	4766703.56	T243	7399281.81	4767058.22	
116	7384967.45	4766703.56	T244	7399281.81	4767058.22	
117	7384967.45	4766703.56	T245	7399281.81	4767058.22	
118	7384967.45	4766703.56	T246	7399281.81	4767058.22	
119	7384967.45	4766703.56	T247	7399281.81	4767058.22	
120	7384967.45	4766703.56	T248	7399281.81	4767058.22	
121	7384967.45	4766703.56	T249	7399281.81	4767058.22	
122	7384967.45	4766703.56	T250	7399281.81	4767058.22	
123	7384967.45	4766703.56	T251	7399281.81	4767058.22	
124	7384967.45	4766703.56	T252	7399281.81	4767058.22	
125	7384967.45	4766703.56	T253	7399281.81	4767058.22	
126	7384967.45	4766703.56	T254	7399281.81	4767058.22	
127	7384967.45	4766703.56	T255	7399281.81	4767058.22	
128	7384967.45	4766703.56	T256	7399281.81	4767058.22	
129	7384967.45	4766703.56	T257	7399281.81	4767058.22	
130	7384967.45	4766703.56	T258	7399281.81	4767058.22	
131	7384967.45	4766703.56	T259	7399281.81	4767058.22	
132	7384967.45	4766703.56	T260	7399281.81	4767058.22	
133	7384967.45	4766703.56	T261	7399281.81	4767058.22	
134	7384967.45	4766703.56	T262	7399281.81	4767058.22	
135	7384967.45	4766703.56	T263	7399281.81	4767058.22	
136	7384967.45	4766703.56	T264	7399281.81	4767058.22	
137	7384967.45	4766703.56	T265	7399281.81	4767058.22	
138	7384967.45	4766703.56	T266	7399281.81	4767058.22	
139	7384967.45	4766703.56	T267	7399281.81	4767058.22	
140	7384967.45	4766703.56	T268	7399281.81	4767058.22	
141	7384967.45	4766703.56	T269	7399281.81	4767058.22	
142	7384967.45	4766703.56	T270	7399281.81	4767058.22	
143	7384967.45	4766703.56	T271	7399281.81	4767058.22	
144	7384967.45	4766703.56	T272	7399281.81	4767058.22	
145	7384967.45	4766703.56	T273	7399281.81	4767058.22	
146	7384967.45	4766703.56	T274	7399281.81	4767058.22	
147	7384967.45	4766703.56	T275	7399281.81	4767058.22	
148	7384967.45	4766703.56	T276	7399281.81	4767058.22	
149	7384967.45	4766703.56	T277	7399281.81	4767058.22	
150	7384967.45	4766703.56	T278	7399281.81	4767058.22	
151	7384967.45	4766703.56	T279	7399281.81	4767058.22	
152	7384967.45	4766703.56	T280	7399281.81	4767058.22	
153	7384967.45	4766703.56	T281	7399281.81	4767058.22	
154	7384967.45	4766703.56	T282	7399281.81	4767058.22	




37	7398639.43	4766944.84	112	7398769.20	4766506.18	187	7398906.99	4766197.21
38	7398633.11	4767028.55	113	7398823.12	4766588.95	188	7398107.53	4766132.70
39	7398560.45	4767086.59	114	7398769.74	4766616.17	189	7398033.89	4766197.88
40	7398546.60	4767163.30	115	7398724.82	4766564.23	190	7398018.27	4766234.88
41	7398550.01	4767216.08	116	7398658.78	4766487.86	191	7397951.06	4766210.13
42	7398553.81	4767243.35	117	7398686.35	4766462.80	192	7398025.30	4766197.30
43	7398544.57	4767295.08	118	7398713.77	4766462.15	193	7398050.17	4766192.43
44	7398538.91	4767305.23	119	7398823.17	4766444.82	194	7398073.51	4766133.83
45	7398529.32	4767333.00	120	7398572.35	4766480.69	195	7398696.46	4766386.25
46	7398570.30	4767349.34	121	7398488.65	4766522.62	196	7397940.37	4766210.91
47	7398560.97	4767308.26	122	7398604.21	4766597.65	197	7397922.84	4766136.65
48	7398580.40	4767244.01	123	7398656.46	4766547.45	198	7398626.65	4766448.13
49	7398532.00	4767219.51	124	7398639.55	4766555.66	199	7397931.63	4766108.70
50	7398525.19	4767177.95	125	7398667.80	476673.96	200	7398475.99	4766351.88
51	7398500.42	4767125.30	126	7398557.39	476670.53	201	7398406.31	4766387.88
52	7398519.31	4767163.03	127	7398478.72	4766421.39	202	7397905.27	4766159.51
53	7398540.67	4767039.20	128	7398450.46	4766439.68	203	7398562.63	4766216.71
54	7398525.09	4767003.14	129	7398395.70	4766481.53	204	7398604.55	4766263.87
55	7398568.54	4766981.71	130	7398488.54	4766451.90	205	7398431.62	4766410.83
56	7398465.63	4767027.63	131	7398421.17	4766502.17	206	7398400.31	4766364.25
57	7398590.75	4766936.13	132	7398526.05	4766440.28	207	7398732.13	4766411.84
58	7398547.53	4766751.12	133	7398420.22	4766403.93	208	7398568.65	4766115.82
59	7398463.89	4766654.50	134	7398410.07	4766410.60	209	7398530.59	4766032.23
60	7398251.64	4766545.80	135	7398426.00	4766400.12	210	7398626.63	4767180.02
61	7398240.06	4766539.45	136	7398394.70	4766317.82	211	7398671.77	4766359.53
62	7398214.05	4766536.41	137	7398424.10	4766306.87	212	7398703.53	4766814.15
63	7398238.61	4766529.29	138	7398448.73	4766294.48	213		
64	7398258.07	4766520.52	139	7398483.20	4766262.36	214		
65	7398208.11	4766561.59	140	7398470.16	4766209.97			
66	7398383.53	4766842.29	141	7398529.60	4766336.28			
67	7399430.27	4767066.21	142	7398540.95	4766331.59			
68	7399224.02	4766904.99	143	7398564.05	4766331.09			
69	7399185.20	4766854.36	144	7398600.99	4766394.32			
70	7399167.22	4766887.35	145	7398588.87	4766313.09			
71	7399144.00	4766821.87	146	7398637.20	4766368.23			
72	7399119.01	4766854.04	147	7398640.35	4766274.69			
73	7399093.76	4766933.07	148	7398593.64	4766198.32			

LEGENDA

	granica zahvata detaljnog urbanističkog plana		troleari
	granice i broj zone		oznake langenti saobr.
	granica vlasništva - katastarska parcela		kole saobraćajnice
	oznaka katastarske parcele		nivelaacija saobraćajnica
	granica urbanističke parcele		tunel
	oznaka urbanističke parcele		most / podzemni prolaz
	oznaka urbanističke parcele		autobusko stajalište
	kategorija zaštite prirodne baštine		benzinska pumpa
	planirane saobraćajnice		železnička pruga
	nazivi objekata, ulica, rijeka		železničko stajalište
	13 Oznaka presjeka saobraćajnice		javni parking/polaža
	osovine saobraćajnica		

Površina zahvata plana 86 ha


Izmjena i donosina detaljnog



T188	7398034.27	4766064.23	T189	7398034.27	4766064.23
T190	7398311.47	4766093.94	T191	7398311.47	4766093.94
T192	7398242.10	4766038.43	T193	7398242.10	4766038.43
T194	7398212.10	4766038.43	T195	7398212.10	4766038.43
T196	7398212.10	4766038.43	T197	7398212.10	4766038.43
T198	7398212.10	4766038.43	T199	7398212.10	4766038.43
T200	7398212.10	4766038.43	T201	7398212.10	4766038.43
T202	7398212.10	4766038.43	T203	7398212.10	4766038.43
T204	7398212.10	4766038.43	T205	7398212.10	4766038.43
T206	7398212.10	4766038.43	T207	7398212.10	4766038.43
T208	7398212.10	4766038.43	T209	7398212.10	4766038.43
T210	7398212.10	4766038.43	T211	7398212.10	4766038.43
T212	7398212.10	4766038.43	T213	7398212.10	4766038.43
T214	7398212.10	4766038.43	T215	7398212.10	4766038.43
T216	7398212.10	4766038.43	T217	7398212.10	4766038.43
T218	7398212.10	4766038.43	T219	7398212.10	4766038.43
T220	7398212.10	4766038.43	T221	7398212.10	4766038.43
T222	7398212.10	4766038.43	T223	7398212.10	4766038.43
T224	7398212.10	4766038.43	T225	7398212.10	4766038.43
T226	7398212.10	4766038.43	T227	7398212.10	4766038.43
T228	7398212.10	4766038.43	T229	7398212.10	4766038.43
T230	7398212.10	4766038.43	T231	7398212.10	4766038.43
T232	7398212.10	4766038.43	T233	7398212.10	4766038.43
T234	7398212.10	4766038.43	T235	7398212.10	4766038.43
T236	7398212.10	4766038.43	T237	7398212.10	4766038.43
T238	7398212.10	4766038.43	T239	7398212.10	4766038.43
T240	7398212.10	4766038.43	T241	7398212.10	4766038.43
T242	7398212.10	4766038.43	T243	7398212.10	4766038.43
T244	7398212.10	4766038.43	T245	7398212.10	4766038.43
T246	7398212.10	4766038.43	T247	7398212.10	4766038.43
T248	7398212.10	4766038.43	T249	7398212.10	4766038.43
T250	7398212.10	4766038.43	T251	7398212.10	4766038.43
T252	7398212.10	4766038.43	T253	7398212.10	4766038.43
T254	7398212.10	4766038.43	T255	7398212.10	4766038.43
T256	7398212.10	4766038.43	T257	7398212.10	4766038.43
T258	7398212.10	4766038.43	T259	7398212.10	4766038.43
T260	7398212.10	4766038.43	T261	7398212.10	4766038.43
T262	7398212.10	4766038.43	T263	7398212.10	4766038.43
T264	7398212.10	4766038.43	T265	7398212.10	4766038.43
T266	7398212.10	4766038.43	T267	7398212.10	4766038.43
T268	7398212.10	4766038.43	T269	7398212.10	4766038.43
T270	7398212.10	4766038.43	T271	7398212.10	4766038.43
T272	7398212.10	4766038.43	T273	7398212.10	4766038.43
T274	7398212.10	4766038.43	T275	7398212.10	4766038.43
T276	7398212.10	4766038.43	T277	7398212.10	4766038.43
T278	7398212.10	4766038.43	T279	7398212.10	4766038.43
T280	7398212.10	4766038.43	T281	7398212.10	4766038.43
T282	7398212.10	4766038.43	T283	7398212.10	4766038.43
T284	7398212.10	4766038.43	T285	7398212.10	4766038.43
T286	7398212.10	4766038.43	T287	7398212.10	4766038.43
T288	7398212.10	4766038.43	T289	7398212.10	4766038.43
T290	7398212.10	4766038.43	T291	7398212.10	4766038.43
T292	7398212.10	4766038.43	T293	7398212.10	4766038.43
T294	7398212.10	4766038.43	T295	7398212.10	4766038.43
T296	7398212.10	4766038.43	T297	7398212.10	4766038.43
T298	7398212.10	4766038.43	T299	7398212.10	4766038.43
T300	7398212.10	4766038.43	T301	7398212.10	4766038.43
T302	7398212.10	4766038.43	T303	7398212.10	4766038.43
T304	7398212.10	4766038.43	T305	7398212.10	4766038.43
T306	7398212.10	4766038.43	T307	7398212.10	4766038.43
T308	7398212.10	4766038.43	T309	7398212.10	4766038.43
T310	7398212.10	4766038.43	T311	7398212.10	4766038.43
T312	7398212.10	4766038.43	T313	7398212.10	4766038.43
T314	7398212.10	4766038.43	T315	7398212.10	4766038.43
T316	7398212.10	4766038.43	T317	7398212.10	4766038.43
T318	7398212.10	4766038.43	T319	7398212.10	4766038.43
T320	7398212.10	4766038.43	T321	7398212.10	4766038.43
T322	7398212.10	4766038.43	T323	7398212.10	4766038.43
T324	7398212.10	4766038.43	T325	7398212.10	4766038.43
T326	7398212.10	4766038.43	T327	7398212.10	4766038.43
T328	7398212.10	4766038.43	T329	7398212.10	4766038.43
T330	7398212.10	4766038.43	T331	7398212.10	4766038.43
T332	7398212.10	4766038.43	T333	7398212.10	4766038.43
T334	7398212.10	4766038.43	T335	7398212.10	4766038.43
T336	7398212.10	4766038.43	T337	7398212.10	4766038.43
T338	7398212.10	4766038.43	T339	7398212.10	4766038.43
T340	7398212.10	4766038.43	T341	7398212.10	4766038.43
T342	7398212.10	4766038.43	T343	7398212.10	4766038.43
T344	7398212.10	4766038.43	T345	7398212.10	4766038.43
T346	7398212.10	4766038.43	T347	7398212.10	4766038.43
T348	7398212.10	4766038.43	T349	7398212.10	4766038.43
T350	7398212.10	4766038.43	T351	7398212.10	4766038.43
T352	7398212.10	4766038.43	T353	7398212.10	4766038.43
T354	7398212.10	4766038.43	T355	7398212.10	4766038.43
T356	7398212.10	4766038.43	T357	7398212.10	4766038.43
T358	7398212.10	4766038.43	T359	7398212.10	4766038.43
T360	7398212.10	4766038.43	T361	7398212.10	4766038.43
T362	7398212.10	4766038.43	T363	7398212.10	4766038.43
T364	7398212.10	4766038.43	T365	7398212.10	4766038.43
T366	7398212.10	4766038.43	T367	7398212.10	4766038.43
T368	7398212.10	4766038.43	T369	7398212.10	4766038.43
T370	7398212.10	4766038.43	T371	7398212.10	4766038.43
T372	7398212.10	4766038.43	T373	7398212.10	4766038.43
T374	7398212.10	4766038.43	T375	7398212.10	4766038.43
T376	7398212.10	4766038.43	T377	7398212.10	4766038.43
T378	7398212.10	4766038.43	T379	7398212.10	4766038.43
T380	7398212.10	4766038.43	T381	7398212.10	4766038.43
T382	7398212.10	4766038.43	T383	7398212.10	4766038.43
T384	7398212.10	4766038.43	T385	7398212.10	4766038.43
T386	7398212.10	4766038.43	T387	7398212.10	4766038.43
T388	7398212.10	4766038.43	T389	7398212.10	4766038.43
T390	7398212.10	4766038.43	T391	7398212.10	4766038.43
T392	7398212.10	4766038.43	T393	7398212.10	4766038.43
T394	7398212.10	4766038.43	T395	7398212.10	4766038.43
T396	7398212.10	4766038.43	T397	7398212.10	4766038.43
T398	7398212.10	4766038.43	T399	7398212.10	4766038.43
T400	7398212.10	4766038.43	T401	7398212.10	4766038.43
T402	7398212.10	4766038.43	T403	7398212.10	4766038.43
T404	7398212.10	4766038.43	T405	7398212.10	4766038.43
T406	7398212.10	4766038.43	T407	7398212.10	4766038.43
T408	7398212.10	4766038.43	T409	7398212.10	4766038.43
T410	7398212.10	4766038.43	T411	7398212.10	4766038.43
T412	7398212.10	4766038.43	T413	7398212.10	4766038.43
T414	7398212.10	4766038.43	T415	7398212.10	4766038.43
T416	7398212.10	4766038.43	T417	7398212.10	4766038.43
T418	7398212.10	4766038.43	T419	7398212.10	4766038.43
T420	7398212.10	4766038.43	T421	7398212.10	4766038.43
T422	7398212.10	4766038.43	T423	7398212.10	4766038.43
T424	7398212.10	4766038.43	T425	7398212.10	4766038.43
T426	7398212.10	4766038.43	T427	7398212.10	4766038.43
T428	7398212.10	4766038.43	T429	7398212.10	4766038.43
T430	7398212.10	4766038.43	T431	7398212.10	4766038.43
T432	7398212.10	4766038.43	T433	7398212.10	4766038.43
T434	7398212.10	4766038.43	T435	7398212.10	4766038.43
T436	7398212.10	4766038.43	T437	7398212.10	4766038.43
T438	7398212.10	4766038.43	T439	7398212.10	4766038.43
T440	7398212.10	4766038.43	T441	7398212.10	4766038.43
T442	7398212.10	4766038.43	T443	7398212.10	4766038.43
T444	7398212.10	4766038.43	T445	7398212.10	4766038.43
T446	7398212.10	4766038.43	T447	7398212.10	4766038.43
T448	7398212.10	4766038.43	T449	7398212.10	4766038.43
T450	7398212.10	4766038.43	T451	7398212.10	4766038.43
T452	7398212.10	4766038.43	T453	7398212.10	4766038.43
T454	7398212.10	4766038.43	T455	7398212.10	4766038.43
T456	7398212.10	4766038.43	T457	7398212.10	4766038.43
T458	7398212.10	4766038.43	T459	7398212.10	4766038.43
T460	7398212.10	4766038.43	T461	7398212.10	4766038.43
T462	7398212.10	4766038.43	T463	7398212.10	4766038.43
T464	7398212.10	4766038.43	T465	7398212.10	4766038.43
T466	7398212.10	4766038.43	T467	7398212.10	4766038.43
T468	7398212.10	4766038.43	T469	7398212.10	4766038.43
T470	7398212.10	4766038.43	T471	7398212.10	4766038.43
T472	7398212.10	4766038.43	T473	7398212.10	4766038.43
T474	7398212.10	4766038.43	T475	7398212.10	4766038.43
T476	7398212.10	4766038.43	T477	7398212.10	4766038.43
T478	7398212.10	4766038.43	T479	7398212.10	4766038.43
T480	7398212.10	4766038.43	T481	7398212.10	4766038.43
T482	7398212.10	4766038.43	T483	7398212.10	4766038.43
T484	7398212.10	4766038.43	T485	7398212.10	4766038.43
T486	7398212.10	4766038.43	T487	7398212.10	4766038.43
T488	7398212.10	4766038.43	T489	7398212.10	4766038.43
T490	7398212.10	4766038.43	T491	7398212.10	4766038.43
T492	7398212.10	4766038.43	T493	7398212.10	4766038.43
T494	7398212.10	4766038.43	T495	7398212.10	4766038.43
T496	7398212.10	4766038.43	T497	7398212.10	


presjek 18-18





KOORDINATE
KARAKTERISTIČNIH TAČAKA

T42	7398216.17	4766334.38	T105	7399486.92	4766662.56	T168	7399394.27	4766064.22
T43	7398276.97	4766183.07	T106	7398462.42	4766629.37	T169	7399392.47	4766048.72
T44	7398276.96	4766245.93	T107	7398265.25	4766761.83	T170	7398311.88	4766063.94
T45	7398291.99	4766363.95	T108	7398275.63	4766742.32	T171	7398242.10	4766538.39
T46	7398294.24	4766385.72	T109	7398288.26	4766723.56	T172	7398210.59	4766549.73
T47	7398278.07	4766412.64	T110	7398284.90	4766722.70	T173	7398215.37	4766531.33
T48	7398254.39	4766422.52	T111	7398358.40	4766715.97	T174	7398233.29	4766525.17
T49	7398314.36	4766502.18	T112	7398331.79	4766698.53	T175	7398240.82	4766534.19
T50	7398371.33	4766540.02	T113	7398319.84	4766643.96	T176	7397888.47	4766155.73
T51	7398403.00	4766226.57	T114	7398368.84	4766664.53	T177	7398515.24	4766641.10
T52	7398415.52	4766261.00	T115	7398389.41	4766653.90	T178	7397922.07	4766212.18
T53	7398417.59	4766316.79	T116	7398376.43	4766622.54	T179	7398814.58	4766823.49
T54	7398475.53	4766351.22	T117	7398307.98	4766610.24	T180	7398814.58	4766823.49
T55	7398486.06	4766367.24	T118	7398364.05	4766596.23	T181	7398814.58	4766823.49
T56	7398510.43	4766351.21	T119	7398331.32	4766596.41	T182	7397904.91	4766137.50
T57	7398501.40	4766450.30	T120	7398294.39	4766598.04	T183	7397983.66	4766147.68
T58	7398534.81	4766450.23	T121	7398253.24	4766593.67	T184	7398683.34	4766371.68
T59	7398579.43	4766502.65	T122	7398320.28	4766542.64	T185	7398457.90	4766353.06
T60	7398603.28	4766551.57	T123	7398280.94	4766530.59	T186	7398171.47	4766398.36
T61	7398604.21	4766600.58	T124	7398251.50	4766542.52	T187	7398217.03	4766589.88
T62	7398618.83	4766632.05	T125	7398271.17	4766497.40	T188	7398253.00	4766934.09
T63	7398401.82	4766579.11	T126	7398202.120	4766916.25	T189	7398546.10	4767013.23
T64	7398276.97	4766183.07	T127	7398202.120	4766916.25	T190	7398546.10	4767013.23
T65	7398276.96	4766245.93	T128	7398202.120	4766916.25	T191	7398705.14	4766376.05
T66	7398291.99	4766363.95	T129	7398202.120	4766916.25	T192	7398720.09	4766396.03
T67	7398294.24	4766385.72	T130	7398202.120	4766916.25	T193	7398720.09	4766396.03
T68	7398278.07	4766412.64	T131	7398202.120	4766916.25	T194	7398720.09	4766396.03
T69	7398254.39	4766422.52	T132	7398202.120	4766916.25	T195	7398720.09	4766396.03
T70	7398314.36	4766502.18	T133	7398202.120	4766916.25	T196	7398720.09	4766396.03
T71	7398371.33	4766540.02	T134	7398202.120	4766916.25	T197	7398720.09	4766396.03
T72	7398403.00	4766226.57	T135	7398202.120	4766916.25	T198	7398720.09	4766396.03
T73	7398415.52	4766261.00	T136	7398202.120	4766916.25	T199	7398720.09	4766396.03
T74	7398417.59	4766316.79	T137	7398202.120	4766916.25	T200	7398720.09	4766396.03
T75	7398475.53	4766351.22	T138	7398202.120	4766916.25	T201	7398720.09	4766396.03
T76	7398486.06	4766367.24	T139	7398202.120	4766916.25	T202	7398720.09	4766396.03
T77	7398510.43	4766351.21	T140	7398202.120	4766916.25	T203	7398720.09	4766396.03
T78	7398501.40	4766450.30	T141	7398202.120	4766916.25	T204	7398720.09	4766396.03
T79	7398534.81	4766450.23	T142	7398202.120	4766916.25	T205	7398720.09	4766396.03
T80	7398579.43	4766502.65	T143	7398202.120	4766916.25	T206	7398720.09	4766396.03
T81	7398603.28	4766551.57	T144	7398202.120	4766916.25	T207	7398720.09	4766396.03
T82	7398604.21	4766600.58	T145	7398202.120	4766916.25	T208	7398720.09	4766396.03
T83	7398618.83	4766632.05	T146	7398202.120	4766916.25	T209	7398720.09	4766396.03
T84	7398401.82	4766579.11	T147	7398202.120	4766916.25	T210	7398720.09	4766396.03
T85	7398276.97	4766183.07	T148	7398202.120	4766916.25	T211	7398720.09	4766396.03
T86	7398276.96	4766245.93	T149	7398202.120	4766916.25	T212	7398720.09	4766396.03
T87	7398291.99	4766363.95	T150	7398202.120	4766916.25	T213	7398720.09	4766396.03
T88	7398294.24	4766385.72	T151	7398202.120	4766916.25	T214	7398720.09	4766396.03
T89	7398278.07	4766412.64	T152	7398202.120	4766916.25	T215	7398720.09	4766396.03
T90	7398254.39	4766422.52	T153	7398202.120	4766916.25	T216	7398720.09	4766396.03
T91	7398314.36	4766502.18	T154	7398202.120	4766916.25	T217	7398720.09	4766396.03
T92	7398371.33	4766540.02	T155	7398202.120	4766916.25	T218	7398720.09	4766396.03
T93	7398403.00	4766226.57	T156	7398202.120	4766916.25	T219	7398720.09	4766396.03
T94	7398415.52	4766261.00	T157	7398202.120	4766916.25	T220	7398720.09	4766396.03
T95	7398417.59	4766316.79	T158	7398202.120	4766916.25	T221	7398720.09	4766396.03
T96	7398475.53	4766351.22	T159	7398202.120	4766916.25	T222	7398720.09	4766396.03
T97	7398486.06	4766367.24	T160	7398202.120	4766916.25	T223	7398720.09	4766396.03
T98	7398510.43	4766351.21	T161	7398202.120	4766916.25	T224	7398720.09	4766396.03
T99	7398501.40	4766450.30	T162	7398202.120	4766916.25	T225	7398720.09	4766396.03
T100	7398534.81	4766450.23	T163	7398202.120	4766916.25	T226	7398720.09	4766396.03
T101	7398579.43	4766502.65	T164	7398202.120	4766916.25	T227	7398720.09	4766396.03
T102	7398603.28	4766551.57	T165	7398202.120	4766916.25	T228	7398720.09	4766396.03
T103	7398604.21	4766600.58	T166	7398202.120	4766916.25	T229	7398720.09	4766396.03
T104	7398618.83	4766632.05	T167	7398202.120	4766916.25	T230	7398720.09	4766396.03
T105	7398401.82	4766579.11	T168	7398202.120	4766916.25	T231	7398720.09	4766396.03
T106	7398276.97	4766183.07	T169	7398202.120	4766916.25	T232	7398720.09	4766396.03
T107	7398276.96	4766245.93	T170	7398202.120	4766916.25	T233	7398720.09	4766396.03
T108	7398291.99	4766363.95	T171	7398202.120	4766916.25	T234	7398720.09	4766396.03
T109	7398294.24	4766385.72	T172	7398202.120	4766916.25	T235	7398720.09	4766396.03
T110	7398278.07	4766412.64	T173	7398202.120	4766916.25	T236	7398720.09	4766396.03
T111	7398254.39	4766422.52	T174	7398202.120	4766916.25	T237	7398720.09	4766396.03
T112	7398314.36	4766502.18	T175	7398202.120	4766916.25	T238	7398720.09	4766396.03
T113	7398371.33	4766540.02	T176	7398202.120	4766916.25	T239	7398720.09	4766396.03
T114	7398403.00	4766226.57	T177	7398202.120	4766916.25	T240	7398720.09	4766396.03
T115	7398415.52	4766261.00	T178	7398202.120	4766916.25	T241	7398720.09	4766396.03
T116	7398417.59	4766316.79	T179	7398202.120	4766916.25	T242	7398720.09	4766396.03
T117	7398475.53	4766351.22	T180	7398202.120	4766916.25	T243	7398720.09	4766396.03
T118	7398486.06	4766367.24	T181	7398202.120	4766916.25	T244	7398720.09	4766396.03
T119	7398510.43	4766351.21	T182	7398202.120	4766916.25	T245	7398720.09	4766396.03
T120	7398501.40	4766450.30	T183	7398202.120	4766916.25	T246	7398720.09	4766396.03
T121	7398534.81	4766450.23	T184	7398202.120	4766916.25	T247	7398720.09	4766396.03
T122	7398579.43	4766502.65	T185	7398202.120	4766916.25	T248	7398720.09	4766396.03
T123	7398603.28	4766551.57	T186	7398202.120	4766916.25	T249	7398720.09	4766396.03
T124	7398604.21	4766600.58	T187	7398202.120	4766916.25	T250	7398720.09	4766396.03
T125	7398618.83	4766632.05	T188	7398202.120	4766916.25	T251	7398720.09	4766396.03
T126	7398401.82	4766579.11	T189	7398202.120	4766916.25	T252	7398720.09	4766396.03
T127	7398276.97	4766183.07	T190	7398202.120	4766916.25	T253	7398720.09	4766396.03
T128	7398276.96	4766245.93	T191	7398202.120	4766916.25	T254	7398720.09	4766396.03
T129	7398291.99	4766363.95	T192	7398202.120	4766916.25	T255	7398720.09	4766396.03
T130	7398294.24	4766385.72	T193	7398202.120	4766916.25	T256	7398720.09	4766396.03
T131	7398278.07	4766412.64	T194	7398202.120	4766916.25	T257	7398720.09	4766396.03
T132	7398254.39	4766422.52	T195	7398202.120	4766916.25	T258	7398720.09	4766396.03
T133	7398314.36	4766502.18	T196	7398202.120	4766916.25	T259	7398720.09	4766396.03
T134	7398371.33	4766540.02	T197	7398202.120	4766916.25	T260	7398720.09	4766396.03
T135	7398403.00	4766226.57	T198	7398202.120	4766916.25	T261	7398720.09	4766396.03
T136	7398415.52	4766261.00	T199	7398202.120	4766916.25	T262	7398720.09	4766396.03
T137	7398417.59	4766316.79	T200	7398202.120	4766916.25	T263	7398720.09	4766396.03
T138	7398475.53	4766351.22	T201	7398202.120	4766916.25	T264	7398720.09	4766396.03
T139	7398486.06	4766367.24	T202	7398202.120	4766916.25	T265	7398720.09	4766396.03
T140	7398510.43	4766351.21	T203	7398202.120	4766916.25	T266	7398720.09	4766396.03
T141	7398501.40	4766450.30	T204	7398202.120	4766916.25	T267	7398720.09	4766396.03
T142	7398534.81	4766450.23	T205	7398202.120	4766916.25	T268	7398720.09	4766396.03
T143	7398579.43	4766502.65	T206					




overlaid
Leptahony



LEGENDA

	granica zahvata detaljnog urbanističkog plana
	granice zone
	broj zone
	granica vlasništva - katastarska parcela
	oznaka katastarske parcele
	postojeci objekti
	pomocni objekti
	Kategorija zaštite prirodne baštine
	Zone predviđene za razradu javnim konkursom
	Granica urbanističke parcele
	Broj urbanističke parcele
	Spratnost objekata
	Visinske kote (apsolutne)
	Mostovi, nadvoznjaci
	Tuneli, podvoznjaci
	Kategorija zaštite kulturne baštine
	Postojeci 10kV elektrovod
	Planirani 10kV elektrovod
	10kV elektrovod za uklanjanje



OWCERADA
Salomay